

13/IV/02

nre 7677

AUÉ

SUPLEMENT SETMANAU DETH DIARI AVUI

DISSABTE
13 DE ABRIL
DE 2002
N. 6

Aran ja compde tamb eth sòn pròpri Servici Aranés dera Salut **Eth Plen deth Conselh apròve es bases que regirà ena seleccion de fionciat**



Er Espitau Val d'Aran ei plaçat en Castièro, e da assitència sanitària as abitants d'Aran e dera Ribagorça

Eth pressupòst aproximat dera prumèra fase dera ampliacion costarà mès de 600.000 euros, e servirà entà crear era estructura e es tancaments dera naua bastida. Es òbres gesseràn a licitacion eth mes que veng.

En çò que hè ara dusua fase,

**Es òbres tà
ampliar era
sedençà
deth**

**Conselh, se
licitaràn en
mes de mai**

"depenent coma evolucione eth nau finançament, s'includrà en aguest exercici", expliquèc eth sindic Carlos Barrera. Per ua auta part, eth Plen deth Conselh aprovec es bases dera convocatòria publica qu'a de regir es procèssis de seleccions de personau fionciatori e laborau deth Conselh, tamb 7 e 11 places, respectivament. D'aguesti lòcs de trabalh, 12 son anteriors a 1995 e es auti s'an incorporat tamb es traspassi de transferéncias.

Redaccion
ARRÒS (Marcatosa)

Eth Plen deth Conselh Generau aprovec ager, per unanimitat, era constitucion deth Conselh de direccions deth nau Servici Aranés dera Salut, SAS, que s'encuederà de mercer es linhes de fionciament deth sistèma sanitari en Aran.

Aguest Conselh, s'amassarà ben leu entà aprovar es pressupòsti e es futurs plans d'inversions. Ei previst qu'ua des prumères inversions que se hèsque sigue

eth renauiment der equipament des centres sanitaris aranesi, damb un còst de 904.000 euros, atau com era ampliacion deth Espitau, que costarà mès de 600.000 euros. Eth nau SAS compde, tanben,

tamb un Conselh Aranés dera Salut, que fioncionarà coma òrgan assessor deth Servici Aranés dera Salut, e era sua constitucion se hec efectiuva dempùs dera votacion unanima deth Plen. Aguest òrgan aurà,

coma fioncion principau, elevar ath Conselh de direccions deth SAS totes es sues prepauses. Per un autre costat, eth Plen deth Conselh dèc lum verda as òbres d'ampliacion dera sedençà deth Conselh Generau en Vielha.

**Auesta setmana en
AUÉ**

**Entrevista tamb
eth sindic
d'Aran, Carlos
Barrera**

**Eth Parlament da
lum verda ath
projècte dera Val
de Ruda**

Lum verda deth Parlament ath projècte dera Val de Ruda

Eth PSC, tamb eth supòrt d'ERC e IC, demanèc ua moratòria ena requalificacion des terrens afectadi

Redaccion
VAQUEIRA
(PUJOL)

Eth nau complèxe otelèr, residencial e de servis projectat ena Val de Ruda, ena cota 1500 de Vaquèira, serà ua realitat dempùs qu'eth Parlament de Catalunya li dèsse lum verda eth passat dimèrcles. Eth PSC, pera sua part, presentèc ua

Eth projècte dera Val de Ruda alotjarà 3.000 personnes

Proposicion non de lei ara Comission de Politica Territorial, a traürs dera quau se demanaua ua moratòria ena requalificacion dera zôna dera Val de Ruda. Aguesta Proposicion auie eth supòrt d'ERC e d'IC e siguec refusada pes grops de CIU e PP.

Eth projècte previst per Baquèira-Beret S.A. en aguest endret, promò era construccion de tres nauis otels, tamb capacitat entà 800 personnes, un airau residencial e un auta comercial. Era naua urbanizacion tanben includís ua zôna de

parcatge entà 2.250 veïculs, e un remontador que connectarà era Val de Ruda tamb era cota 1800 dera estacion. En totau, eth complèxe poderà auberjar lèu lèu 3.000 personnes. Per çò que hè ara aprobacion definitiu deth projècte d'urbanizacion, aguest encara ei en fasa d'informacion publica

ena Comission Provinciau d'Urbanisme. D'un autre biais, eth PSC presentèc, tanben dimèrcles, esmenes ath Projècte de lei de creacion der Institut de Desvolopament der Alt Pirenèu e d'Aran. Es socialistes demanen qu'eth nomenament dera persona qu'aurà de presidir er Institut sigue per consens, e escuelhut peth Plen



Unitat d'Aran convoquèc un debat entà tractar eth projècte dera Val de Ruda



Agenda

PRÈMIS

■ Serada d'entrega de prèmis deth XIIau. Concurs Literari Mn. Condò Sambeat. Aué dissabte, entà 19,00 ores en cine de Vielha.

■ Enquiath 15 de mai, se poden presentar ena sedençia deth Consell Generau, es trebalhs entà participar en eth Prèmi Aran sus institucions juridiques araneses. Entà auer mès informacion podetz adreçàvos ath burèu dera OFEA.

CONVOCATORIES

■ Programa de termalisme. Era inscripcionabantes deth

16 de mai ena residéncia Sant Antoni de Vielha.

■ Convocatòria d'ajudes entà familhes nombroses o damb hilhs menors de 3 ans. Benestar Sociau.

■ Cors de Formacion entà trebalhadors en actiu. Consell Generau

CINE

■ ¿Quién es Cletis T.?

■ Mothman "La última profecía"

AUÉ

EDITE: PREMSA CATALANA S.A.
ELABORACIÓN: GRUP CAT
www.radio@grupcat.com

A V U I

GRUPCAT

Servicis

CONSELL GENERAU	973 64 18 01
OFEA (FOMENT ARANÉS)	973 64 00 92
TURISME VAL D'ARAN	973 64 06 88
MOSSOS D'ESQUADRA	973 64 09 72
GUARDIA CIVIL	973 64 00 05
POMPIERS D'ARAN	973 64 00 80
ESPITAU VAL D'ARAN	973 64 00 06
BAQUEIRA BERET	973 63 90 00
BUREU TURISME VIELHA	973 64 01 10
CORREUS	973 64 09 12
NOTARIA	973 64 00 10
RECAPTACION IMPÓSTI	973 64 02 78
MUSÉU D'ARAN	973 64 18 15
AUÉ (REDACCION)	973 64 30 51
GREMI D'HOTELERIA	973 64 06 01
LORDÈRES	973 64 18 01



Breus

Un estudi mòstre era toponímia de Bausen e de Quate Lòcs

■ Un estudi teoric sus era toponímia de Bausen e de Quate Lòcs, siguec presentat eth passat dijous ena glèisa Sant Joan d'Arties.

Aguest estudi titolat "Toponímia de Bausen e de Quate Lòcs: Estudis sus eth lexic deth Baish Aran" a estat elaborat peth professor d'aranés dera UdL, Aitòr Carrera, e includís mès de 1000 toponims aranesi d'aguest terçon.

En transcors der acte de presentacion, er autor der estudi parlèc deth sòn trebalh e dera toponímia aranesa en generau.

Per un autre costat, aguesta setmana, tanben se presentèc era naua revista "Auviatge". Aguesta iniciativa preten difóner es actuacions culturals d'Aran, damb ua tirada de 3000 exemplars e damb ua periodicitat mesadèra.

Un totau de 244 trebalhs òptens ath Mossen Condò d'enguan

■ Es guanhadors deth XIIau. Concurs Literari Mn. Condò Sambeat se coneisheràn aguesta tarde laguens der acte de liurament des prèmis, eth quau se harà en cine de Vielha.

Enguan s'an presentat 244 trebalhs ath concurs, enes categories de pròsa e poesia, 91 òbres mès qu'ena passada edicion.

Eth cap dera OFEA, Jusèp Loïs Sans, atribuic eth creishement de participacion ar esfòrc qu'an hèt es professors des centres escolars aranesi, donques en Prèmi Mn. Condò Sambeat, sonque i participen joeni e mainatges menors de 18 ans. "Enguan a melhorat era qualitat des òbres", remerquèc Sans.

Per un autre costat, eth pròplieu 14 de junh, se harà era serada d'entrèga de prèmis Aran de Literatura.

► ENTREVISTA DAMB ETH SINDIC

“Eth marc dera Lei d'Aran non ei esgotat, encara queden competències”

Eth futur plan d'Urbanisme d'Aran, definirà era sostenibilitat deth territori entàs pròpleu 25-30 ans

Josep Carbó

VIELHA

(QUATE Lòcs)

Hè més de dos anys que Carlos Barrera i Sanchez, siguee reelegit Sindic d'Aran.

Barrera obstanta des de 1995 majoria absoluta en Consell Generau d'Aran e era sua gestion a mercat un antes e un dempuç ena vida politica aranesa, principumenten çò que hè ar autogovern.

J.C. S'an assolit es objectius previstis en çò que hè ar autogovern?

C.B. Practicament hèm en 90 per cent deth sostre competenciaciu e enguan a de servir, entre dautes causes entà consolidar era estructura e funcionament administratiu deth Consell.

Ei dificil dotar de infraestructura humana ar ens abantes de receber eth traspàs, perque non compdes tamb pressopòst. Es competències non son basades unicament en un hét. Ath son torn viren molti matissi. Eth Consell ei un govern tant viu coma actiu, e era adopcion de personau serà continuo.

J.C. Però non mos podem desbrembar deth nau finançament entà 2002 deth que tant se parle...

C.B. Ben, auem d'auer en compde dus objectius en çò que hèr ath nau model. D'ua part consideri que totes es partides pressopostaries consignades peth govern dera Generalitat, ei a dider, aqueres partides derivades des traspassi, an de èster gestionades peth Departament d'Economia e Finances dera Generalitat. Dit de ua auta manerà. Eth govern d'Aran non a de réber es partides economiques de cada un des departaments deth govern catalan, senon que Economia e Finances a de hèr de recaudadora entà Consell. Si centralitzam d'aguesta manerà eth finançament auançaram agilitzaram fòrça quinsevolh procès.

En çò que hèr a politiques pròpies, ei vertat que les volen renegociar. Era razon ei logica. Partim dera base que es partides economiques de politiques pròpies son dotacions que permeten complementar es inversions però tanben auem d'èster conscents que a mesura que eth Consell assomis



Carlos Barrera, Sindic d'Aran

deth són pròpi plan. Aran a d'auer un plan tamb era doble fonction de definir un territori sostenible entàs propers 25 o 30 ans e tanben à de èster era base deth futur plan generau d'urbanisme que mos marcarà eth creishement urbanistic d'Aran. Per ua auta part, a d'èster er inici de definicion des inversions ena ampliacion e construccion de naues infraestructures e que vagen encaminades desde ara a daar respòsta as exigències presentes e futures d'Aran. S'a d'auer era prevision de reserva d'espacis que permeten aplicar ua politica corriècta deth plan d'ordenacion e deth plan d'urbanisme.

J.C. Parle dera Lei d'Aran. Cré que eth son marc ei agota?

C.B. Non, ena mesura que queden pendentes de negociar bères competències. Non obstant, dempuç de 10 ans de reinasturacion deth govern aranés, ara estam aprofondint de forma juridica en contengut dera totalitat des traspassi assolits enquà ara. Atau volem garantir qu'era sua gestion des d'Aran ei complèta autant ena aplicacion com ena facultat de gestion. Se er estudi juridic que s'està executant determinesse que quauquen des àmbits artenhuts, encara se pòt ampliar mès, dauriram naues negociacions.

Independençament que se vase auançant ena negociacion des pògues traspassi que resten, es grups politics aranesi auem de definir er auanç d'autogovern que vò Aran. En aguest àmbit serà fondamentau era voluntat que en aguest moment mòstre eth parlament catalan e que nosati intuim, dat eth gran numerò de preguntes parlamentàries e de proposicions non de lei que es grups presenten ena cambra en referència a Aran.

J.C. Eth Parlament àclar que ei e que vò dider eth Consell Generau?

C.B. Començà a auer dubtes. Creigui que es objectius passen perque es grups parlamentàris agen mès respecte eth Consell e que mos hèsquen a saber es inquietuts dirèctament, e non tamb preguntes sense fonaments que hèn a pèrde eth temps degut a que moltes d'aguestes iniciatiuas son resòltes o s'estan negociant.

“Era gestion dera Sanitat des d'Aran, consolide er hèt diferenciaciu aranés”

“Economia e Finances auràn de recaudar es partides derivades des traspassi”

responsabilitats tamb es traspassi, se consolide com a govern. E eth compromís e capacitat de governar Aran va ligada ara disponibilitat pressopostaria.

J.C. Er l de hereuèr se hec efectiu eth traspàs de Sanitat. Quines diferències i a entre que ac gestione era Generalitat o eth Consell?

C.B. Es diferències auent en compde que eth modèl sanitari a seguir, ei eth catalan e que aguest ei eth mès auançat der Estat, cap. Ara, ei evident que des d'ara i aurà major capacitat de decision e inversion en equipaments espitalaris o de dispensaris municipaus. Equipaments que van

quedant obsolets e que s'an de renovar. Era actuacion mès immediata serà ua inversió de 904.000 euros entà renovar equipament.

Per ua auta part, ei prevista era ampliacion der espitau qu serà ua realitat enguan. s'implantarà un 061 d'emergències e un vehicle medicalitzat. Tanben i a previst informatizar toti es dispensaris municipaus, entà que se dispusei der istoriau mèdic en quinsevolh punt d'Aran.

J.C. Aguest dijau s'aprovèc en plen era constitucion deth nau Servici Aranés dera Salut e eth són consell de direcció.

C.B. Ei cèrt, eth nau Servici Aranés dera Salut (SAS) ja ei ua realitat e tanben ac ei eth són òrgan de direcció, a on tanben i èra oposicion. Lamenti era difusion negativa dera oposicion, però voll que quede clar que, eth transpòrt escolar ac gestionen es consells comarcals, però era Sanitat sonque la pòt gestionar un govern, d'aguesta manerà se consolide eth hèt diferenciaciu.

J.C. Ben e deth futur immediat, eth govern que à ena cartèra actuarem?

C.B. Eth traspàs des competències d'ordenacion territorial e urbannisme. Ja, s'a articulat un convèni de collaboracion tamb era Direcció Generau d'Ordenacion Territorial que faculta eth Consell entà que comence tamb era redaccion

Era
residència
Sant Antoni
de Vielha
actuaument
a capacitat
entà 28
persones



AUÉ

Ena Val d'Aran tanben creish er indèx de vielhesa

Redaccion
Vielha (Castièro)

**Era Val d'Aran
compde tamb
1009 personnes
majors de 65 ans,
92 des quaus son
més vielhes de
85 ans**

E th passat dimars, era ONU inaugurec era llau. Assemblada der Envielhiment damb eth repte d'abordar politiques que dignifiquen as personnes granes, es quaus hèsquen possibla era construccion d'ua societat entà totes es edats. Vint ans dempùs dera l'Assemblada Mondiau sus er Envielhiment en Viena, es païs integrants des Nacions Unides s'amassen entà tornar a debâter sus aguesta qüestió, pr'amor dera transformacion demografica que se produsís. D'ara enquier an 2050, eth nombre de personnes d'edat creisherà des 600 milions actuaus a lèu 2.000 millions, com puntualizèc eth secretari generau des Nacions Unides, Kofi Annan, eth quau remerquèc "abantes que passen 50 ans i aurà per prumèr còp en mon mès personnes de mès de 60 ans que de mens de 15". Ena Val d'Aran, segontes se despren des donades deth mapa de

servicis sociaus dera comarca, i a un totau de 1009 personnes majors de 65 ans. D'aguestes, 245 an 65 ans, 436 son majors de 75, 233 depassen es 80 e 92 son més granes de 85 ans.

Era societat internacionau comence a

demonstrar era sua preocupacion pera nòsta gent vielha, s'auem en compde qu'era esperança de vida creish e qu'açò compòrte un deteriorament des personnes.

En Aran, actuaument, existis coma solet equipament entara gent grana era residència Sant Antoni de Vielha, tamb capacitat entà 28 personnes e eth centre de dia entà 12 personnes. Tot e qu'era lista de demora entà acuelhement residenciu s'a vist redusida, ei evident qu'es besonhs d'ampliacion des nòsti centres a d'estèr presenta en tot moment ena agenda des institucions que les gestionen.

A cuert tèrme, ja s'a previst ua ampliacion d'aguesta residència, ara quau se dotarà damb cinc abitatges tutelats. Totun, cau tier en compde que maugrat eth creishement demografic d'Aran, era poblacion tanben s'envielhis.



ara que i èm

Jusèp Lois Sans

Ua poma empodoada

E th Grop Parlamentari Popular en Parlament de Catalunya, a presentat ua Proposicion de lei de modificacion dera Lei 16/1990 sus eth regim especiau dera Val d'Aran, pera quau vò completar e melhorar era capacitat de govèrn deth Conselh Generau ampliant era autonomia e es competéncies d'aguest. Totauments d'acòrd, enquiada ací. Mès, era propòsta ditz que cau higer un nau punt ar article 2 dera Lei d'Aran. Er article 2 ei eth que ditz: "er aranés, varietat dera lengua occitana e pròpria d'Aran, ei oficiau ena Val d'Aran...". Era proposicion vò higer: "es toponims dera Val d'Aran an coma forma oficiau, ath delà dera catalana, era corresponent en lengua aranesa". Era Lei 1/1998 de Politica Lingüistica didie: "es toponims de Catalunya an coma soleta forma oficiau era catalana..., exceptat es dera Val d'Aran, qu'an era aranesa", e ja en an 1983 era Lei de Normalizacion Lingüistica ordenaua: "es toponims dera Val d'Aran an per forma oficiau era aranesa". De hèt, aguesta Lei empleguèc, per prumèr viatge ena istòria, era catalogacion d'oficiau entara lengua aranesa. Ara, es leis son clares: era soleta forma oficiau dera toponímia dera Val d'Aran ei era aranesa. Damb era aparenta melhora der autogovèrn aranés, se vò hèr a reconéisher qu'era forma oficiau dera toponímia ei era catalana, a despiet que tanben ne pòt èster era aranesa. Per un petit increment de capacitat de govèrn, se propòse de hèt un pas entà darrèr ena rason basica dera nòsta personalitat: era lengua pròpria. En realitat ei ua propòsta de renòncia ath camin qu'auem recorрут; ei ua poma empodoada.



DAMB ERA COLLABORACION DETH DEPARTAMENT DE PRESIDÉNCIA DERA GENERALITAT
DE CATALUNYA E DETH CONSELH GENERAU D'ARAN

